



# САҢГА ОЛЖ

№ 26 (12005) • От ыйын 4 күнэ, 2025 сыл, бээтинсэ • 12+



Бу  
нүөмэргэ

## Бэлиэ күн

От ыйын 1 күнүгэр Саха  
сиригэр Национальнай бэчээт  
күнэ бэлиэтэнэр/3

## Интервью

Чурапчыга наука  
доктордарын кэккэлэрэ  
хангыыр/5

## Сынньаланга

Сүллүгэстээх үрүэйэтигэр/7

# “Манчаары оонньууларын” уота Чурапчы киинигэр кэллэ

**Спорт.** Уот эстафетатын түмүктүүр улууһунан Чурапчы  
буолла/2



«Манчаары оонньууларын» уотун көрсүү үөрүүлээх түгэни. СЕМЕН ИВАНДИНСКИЙ ТУРАМИТ.

Тэттик

### Никифор Яковлев композиторскай факультеты кыһыл дипломуна бүтэрдэ

Бу күнүгэр пианист, композитор, Чурапчы талааннаах ыччата Никифор Яковлев Петр Чайковскай аатынан Москубатаагы Судаарыстыбаннай муусука консерваториятын научнай композиторскай факультетын кыһыл дипломуна бүтэрдэ.

Кырачаан Никаны илииттэн сизэн аан маннай музыкальнай оскуолага илдьибит киһинэн ийэтэ, Прокопий Сокольников аатынан Чурапчытаагы Киин балыһа инфекционнай отделение санитарката Оксана Егоровна Яковлева буолар. Оттон муусука бастагы ноталарын ингэрбит уһуйааччынан - Светлана Павловна Макарованы ааттыбыт. Кини, Светлана Павловна быһаччы сабыдыалынан, Никифор бастагы кыраакый миниатораларын өссө 5-6 кылааска сылдьан айарга холломмута. Ити кэмтэн ылата эдэркээн сүрэхэ “олохлун бүтүннүү муусукага аныыр эбиппин” диир санаа букатын эахтык күөдүйбүтэ.

### Мэдиссиинэ сизэстэрэлэригэр дипломнары туттардылар

Бэс ыйын 26 күнүгэр оройуоннаагы “Айылгы” НАДЬ-гэр Дьокуускайдаагы медицинскэй колледж Чурапчытаагы отделениетын выпускниктарыгар диплом туттарыы үөрүүлээх чаһа буолла.

15 медицинскэй сизэстэрэ бари үөрэхтэрин ситиһилээхтик түмүктээбиттэрин таһынан 100% үлэтиэхтээх сирдэрин булуннулар. Кинилэр ортолоругар Сайына Прокопьева, Саргылана Спиридонова, Мария Степанова, Евгения Седалищева үөрэхтэрин кыһыл дипломуна бүтэрдилэр итинэн медицинскэй колледж “Кизн туттуу” кинигэтигэр киирдилэр. Кинилэри үөрүүлээх чааска “Чурапчы улууһа” МО баһылыгы социальнай боппууостарга солбуйааччы Мария Кронникова, Прокопий Сокольников аатынан Чурапчытаагы Киин балыһа кылаабынай бырааһа Николай Сивцев, Чурапчытаагы аграрнай-техническай колледж дириэктэрэ Василий Гуляев, Дьокуускайдаагы медицинскэй колледж дириэктэрэ Дмитрий Алексеев эбэрдалээтилэр.

### Чурапчыга “ЗдравОсмотр” бырайыак үлэтин саҕалаата

Бэс ыйын 30 күнүттэн, Чурапчы улууһугар “ЗдравОсмотр” диир мэдиссиинэ бырайыага үлэтин саҕалаата. Ол эбэтэр, улуус киинигэр, ыйыллыбыт чыһылаларга, бириэмэҥэ дьон-сэргэ ордук мустар, сылдьар уопсастыбаннай сирдэригэр баазаланан, баҕалаахтар доруобуйаларын уопсай туруктарын көрүөхтэрэ-истиэхтэрэ, туһаннаах сүбэлэри биэриэхтэрэ. Улуус кылаабынай бырааһа Николай Сивцев эппитинэн, исписэлиистэр чуолаан дабылыанньаны, антопометрия мээрэйдиктэрэ, сүбэлэри биэриэхтэрэ, миэстэтигэр ЭКГ түһэриэхтэрэ, саахары мээрэйдээн итинэн гепатит, ВИЧ анализтарын тутатына ыһахтара, холестерини барыбаркэлиэхтэрэ, харах дабылыанньатын мээрэйдиктэрэ, кэрэ аһардар рентгенэ маммографияны оноттороохтарын сеп.

## Чурапчыга күн-дьыл туруга

От ыйын  
4 күнэ  
БЭЭТИНСЭ



18° 11°

От ыйын  
5 күнэ  
СУБУОТА



21° 12°

От ыйын  
6 күнэ  
БАСКЫҤЫАННЫА



19° 12°



От ыйын  
7 күнэ  
БЭНИДИЭННЬИК



16° 11°



От ыйын  
8 күнэ  
ОПТУОРУННЬУК



19° 11°



От ыйын  
9 күнэ  
СЭРЭДЭ



20° 11°



От ыйын  
10 күнэ  
ЧЭППИЗ



22° 11°

## Өрөспүүбүлүкэ сонуннара

### Төрүт тылга туһуламмыт пуорум ытылына

Бэс ыйын 27 күнүгэр Ил Дархан Айсен Николаев тылы харыстыарга, сайыннарарга анализ Арассыыйатаады «Социокультурнай эйгэ тылы харыстыарга уонна сайыннарарга сабыдыаллыр суолтата» пуорум пленарнай муньаар кытына. Саха сиригэр 130 омук бэрэстэбинтэлэ, этничеккэй бөлөхтөр олохторун, өрөспүүбүлүкэ тыллары чөл хаалларыга үтүө холобурунан буоларынан кизин туттабыт диир эттэ. Оҕо төрөөбүт тылын үөрэнитэ – билиги үөрэхпит тигитин биир сүрүн соруунан буолар, хас үлүс оҕо төрөөбүт тылын үөрэнэр кыахтаах, үөрэнээччи 60% төрөөбүт тылын биридимизт быһытынан үөрэтэр, үөрэх кинигэтин, босуобуйаны, ону тэнгэ, өрөспүүбүлүкэ норуоттарын тылларынан тахсар айымньыны таһаарааччылары өйүүбүт, национальнай шрибы, электроннай тылдьыттары, онлайн-тылбаасчыттары, үөрэтэр бырагырааманы онорор санга технологияны олоххо киллэрингэ болгомто уурулар, бу барыта глобализация кэмигэр тыл бигэ тирэхтээх буоларыгар көмөлөһөр диир бэлиэтээтэ.

### Байыаннай-тактической күрэх ытыллыа

Бэс ыйын 24 күнүгэр Ил Дархан быһыл балаһан ыйын 15-21 күннэригэр Саха сиригэр «Буойун суола» Бүтүн Арассыыйатаады байыаннай-тактической күрэх тэрийин боппуруостарыгар муньах ытта. «Буойун» ыччаты байыаннай-спорттивнай бэлэмнээһин уонна патриотическойдык иитии Киинин бөдөн турнира Арассыыйа Федерациятын бырабытылыстыбатын бэрэстэбинтэлиин солбуйааччыта – РФ Бэрэсидьиэнин Уһук Илин федеральной уокуруктаады боломуочуйаалаах бэрэстэбинтэлиин Юрий Трутнев көбүлээһининэн ытыллыа. Манньык күрэхтэһин аан бастаан ытыллар, билиги сорулут – турниры саамай үрдүк таһымга тэрийин, бу бырайыак Саха сириттэн садаланара билиэхэ бэлиэ суолталаах диир Айсен Николаев бэлиэтээтэ.

### "Дыгын ооньууларын" кыайылааҕа быһаарылына

Быһылгы Туймаада ыһааҕын «Дыгын ооньууларын» кыайылааҕынан Амма Чапчылыанттан Борис Сдвинжков буолла. Кинигэх спонсордартан үс мөлүйүөн солк. бириэмийэ сертификатын уонна УАЗ-патриот массыына күлүүһүн туттардылар. Кыайылааҕы Айсен Николаев эбэрдэлээтэ. «Дыгын ооньууларын» куруутун кэтээн көрөбүн, бу күрэхтэһин дыгынээхтик дьону түмэр, билиги норуоттун тыһын, күүһүн, тулуурун көрдөрөр, манньык национальнай күрэхтэһиннээхпитинэн кизин туттабын», - диир бэлиэтээтэ. Манньык тэнгэ Ил Дархан 30 сыл анараа өттүгэр, 1995 сыллаахха, ытыллыбыт аан бастаагы «Дыгын ооньууларын» кыайылааҕа Иннокентий Макаровка национальнай спорт көрүгүнэрэ сайдалларыгар улахан кылаатын иһин Ил Дархан Махталын туттарда.

### Дьокуускайга Астана күннэрэ ытылынылар

Ил Дархан Суорун Омоллоон аатынан Опера уонна балет тыһаатырыгар Саха сиригэр Казахстан киин куората Астана күннэрин чэрчитинэн казах норуотун култууратын, искусствотун сырдатар улахан кэниэр кытыгылаахтарын уонна көрөөччүлэрин эбэрдэлээтэ. «Былырын Саха сирин күннэрэ Астанага буоларыгар «Ньургун Боотур» операбит, «Күлүмнүүр таас» этнобеллептит Астана олохтоохторун кутун туттуттара, бу күннэрэ Татгартаантан «Кыһыл көмүс мааска» дойду национальнай бириэмийэни туттарыыттан үөрүүлээх сонуну иһиттибит – «Күлүмнүүр таас» үс номинацияга кыайылааҕынан тахаста, бу ситиһини быраатты казах норуотун кытта ыкса сибээстээх, билиги доҕордуу сыйһаммыт бу манньык сырдыгы саҕар», - диир Айсен Николаев бэлиэтээтэ.

СӨ Ил Дархан уонна Бырабытылыстыбатын пресс-сулууспата.

# “Манчаары ооньууларын” уота Чурапчы киинигэр кэллэ

## Спорт. Уот эстафетатын түмүктүүр улууһунан Чурапчы буолла

Сэмэн ЖЕНДРИНСКЭЙ

Бүгүн Чурапчы нэһилигэр Ленин аатынан киин болуоссакка Мэнгэ Хангалас улууттан кэлбит XXII-с “Манчаары ооньууларын” уотун эстафетатын оройун биллэр спортсменнара, тэрилтэ салайааччылары, дьаһалта үлэһиттэрэ, сэлэһинньэ олохтоохторо уруйдаан-айхаллаан көрүстүлэр.



Бу үөрүүлээх тэрээһин ооньуу тыһынн бизэрэр бэлиэ эрэ буолбакка, олохторун өрөспүүбүлүкэ физическэй култуура уонна спорт сайдыытыгар анаабыт дьону чистэтир сыаллаах ытыллар. Ол курдук, Дьокуускай куорат факелистара: СӨ физическэй култууратын уонна спордун үтүөлээх үлэһитэ, чөл олох хамсааһынныин лидерэ Дмитрий Горохов, СӨ спордун маастара, 3000 уонна 5000 мизтэрэ дистанцияларга өрөспүүбүлүкэ экс-рекордсмена Екатерина Драгунова, СӨ физическэй култууратын уонна спордун туйгуна, өрөспүүбүлүкэ күрэхтэһиннэриин хас да төгүллээх приэра, физкултуура учуутала, “Азия оҕолоро” эстафета кытылааҕа Владимир Тордунов, уһуну сүүрүүгэ СӨ спордун

маастара, чэпчэки атлетика сүүрүүлэрин тэрийээччи, үлэ бэтэрээнэ Владимир Находкин, психиатр-быраас, норуоттар икки ардыларынаады марафоннар кытыгылаахтара, “Maya.ru” сүүрүүктэр түмсүүлэрин тэрийээччи, уопастыбаннай дийэтэл Александра Мохначевская, спорт бэтэрээнэ, 50+ категорияга марафонка Европа чөмпүйүөнэ, элбэх титул хаһаайката, экстремальнай марафоннар кытыгылаахтара Валентина Доргуева “Манчаары ооньууларын” уотун чистээхтик тутан улуус киинигэр аҕалылар. Онтон Чурапчы киинигэр уоту чэпчэки атлетикага РФ спордун маастара, “Манчаары

ооньууларын” 8 төгүллээх чөмпүйүөнэ Гаврил Нохтунскай, сүүрүүгэ СӨ спордун маастара Ульяна Слепцова, төрүт овунаан ытыгыга СӨ спордун маастара Дария Фомина, СӨ икки төгүллээх рекордсмена, “Манчаары ооньууларын” үс төгүллээх чөмпүйүөнэ Алексей Кардашевская, “Манчаары ооньууларын” биир көскө сүүрүүгэ чөмпүйүөнэ Дмитрий Степанов арыаллаан кэллилэр.

XXII-с “Манчаары ооньууларын” уотун Ленин аатынан киин болуоссакка аҕалан өрө көтөхтүлэр, эбэрдэ тылы эттилэр, оройун өрөгөйүн ырыатын ылаатылар.

## Билим. Москвалар саха тылын чинчийэллэр

Наталья СИБИРЯКОВА

Чурапчыбытыгар икки нэдиэлэ устата «Саха эксперименэ» диир саха тылын диригиник чинчийэн үөрэтэр сыаллаах научнай экспедиция үлэтин саҕалаата.

Манна Москва куораттан Экономика үрдүкү оскуолатын мэийи уонна тыл киинин уонна СӨ Наука академиятын төрүт тылы харыстыыр, сайыннарар киин учуонайдара олохтоох дьонтон, оҕолортон араас ньымалары туһанан, саха тылын тургутуктары ытыахтара.

Экспедиция салайааччыта, филологической наука доктора, профессор, Экономика үрдүкү оскуолатын мэийи уонна тыл киинин дириэктэрэ Ольга Викторовна Драгой: «Билиги экспедициябыт сүрүн сыала-соруга диир саха төрүт тылыннан саҕарар, суруйар, толкуйдуур, ону тэнгэ нуучча тылын эмиз билэр улахан дьону уонна оҕолору са-

халыы араас тест көмөтүнэн чинчийин, дааннайдары хомуйуу, үөрэтти. Ол курдук, билиги үлэбигитигэр ЭЭГ-чинчийин, LexTale, Digital RAVLT, Color Trail Test, лексиметр диир психологической, нейропсихологической ньымалары туттабыт. Икки нэдиэлэ кэрингэ 50-тан итэбэлэ суох 18-тан 70-гар диири саастаах улахан дьону уонна 7-тэн 17-гэр диири саастаах оҕолору чинчийэн көрүлүт. Эниги улуускутутгар, Чурапчыга, күннээҕи олоххо бэйэ бэйэлэрин кытары сахалыы кэпсэтэр, суруйар-бичийэр, толкуйдуур төрүт сахалар олохторун, ону ааһан киинилэр нууччалыы эмиз марафоннаппакка саҕардылар, үөрэнэллэр диир чопчу манна кэлэргэ быһаарыммылпыт. Бу чинчийинбит түмүгэ олус туһалаах буолуо диир эрэнэбит», - диир билиһиннэрэ.

Чинчийин үлэтэ «Үөрүү» оҕо сайдар киинин дьэстигэр бу күннэргэ ытыллар. Бирдии киһи чаастан ордук бириэмэ

тест ааһар эбит. Улахан дьонго мэийи үлэтин сигналларын тиэрдэр анал «бэргэлэ» кэтэрдэллэр. Холобур, ЭЭГ-чинчийин диир нейрорингвистической эксперимент буолар. Манна саха киһитэ урукку кэмнэргэ ааспыт уонна соторутааҕыта буолбут бириэмэни ойуулуур сахалыы этиилэри ааһар, ол кэмгэ киһи электроэнцефалограммата онһуулар (ЭЭГ). Бу Арассыыйага баар аҕыах ахсааннаах кыра тыл бөлөхтөрүгэр аан бастаагытын ытыллар чинчийин буолар.

Онон бу чинчийинилэр түмүктэринэн улахан суолталаах үлэ онһуулан тахсыаҕа диир эрэнэбит. Экспедиция салайааччытын кытары кэпсэтибитини сийилин видеога көрүн.



# Чурапчы улууһугар хорсун буйуттары ахтан-санаан аастылар

## Улууска — бу күннэргэ. Өрөспүүбүлүкэбэ “Бойобуой дьайыылар бэтэрээннэрин күнэ” олохтоммута уонна от ыйын 1 күнүгэр бэлиэтэнэр

Семен ЖЕНДРИНСКЭЙ

Саха сириг Ил Дарханын Айсен Николаев 2021 сүл ахсынны 9 күнүгэр ыйааҕынан өрөспүүбүлүкэбэ “Бойобуой дьайыылар бэтэрээннэрин күнэ” олохтоммута уонна от ыйын 1 күнүгэр бэлиэтэнэр. Бэлиэ күн бойобуой дьайыыларга, локальной сэриилэргэ уонна 1945 сүл кэмиттэн ССРС сиригэр-уотугар сэбиллэннээх иирсээннэргэ кыттыбыт Саха Өрөспүүбүлүкэтин олохтоохторун өгөлөрүн билинэр туһуттан олохтоммута.



лууспаларын араас сылларга ааспыт бэтэрээн уолаттар байыаннай формаларын кэтэн, мэтээллэрин иилинэн кэлэннэр, бойобуой соруудаха сылдан итиэннэ эйэлээх олоххо эргиллэн кэлэн бараннар суорума суолламмыт бойобуой дождотторун-атастарын Роман Ноговицыны, Тимофей Максимовы, Геннадий Местниковы, Петр Абрамовы, Марк Посельскайы, Иван Давыдовы, Влад Саввины, Иван Попову, Илья Владимировы, Айваал Литвинцевы, Андриан Романовы о.д.а ахтан-санаан аастылар.

Тэрээһин сүрүн чааһыгар “Чурапчы улууһа” МО баһылыга Степан Саргыдаев, “Чурапчы нэһилиэгэ” Тҕа сириг түөлбөтүн баһылыгыгын социальнай болпуруостарга солбуйааччы Варвара Макарова, Чурапчытааҕы социальнай харалта управлениетын салайааччыта Лидия Тосукаева, Чурапчы улууһун бойобуой дьайыы бэтэрээннэрин түмсүүтүн бэрэ-

сэдээтэлэ Семэн Жендринскэй кыттыыны ыллылар. Степан Анатольевич бэйэтин тылыгар билигин буола турар байыаннай дьайыы төһө кыалларынан түргэнник түмүктэнэн, эйэлээх олох кэлэригэр баҕа санаатын биллэрдэ, итиэннэ артиллерист Гавриил Протодияконов аатынан мэтээли бойобуой дьайыы бэтэрээннэригэр Чурапчыттан Александр Матвеевка, Болто-

ноттон Алексей Поповка туттарда. Маны таһынан СӨ бойобуой дьайыы бэтэрээннэрин холбоһугун аатыттан 30-тан тахса сүл буолан баран “Аҕа дойдуну көмүскээччи ийэтэ” мэтээлинэн Ньидьили түөлбө олохтооҕо Евдокия Михайловна Матвеева наҕараадаланна.

Уолаттар сырдык ааттарыгар мемориал аныгар сибэки дьербөтө уурулунна. Мантан салгыы бойобуой дьайыы бэтэрээннэрэ, 1-кы Чеченскэй хампаанньага суорума суолламмыт Роман Ноговицын аатынан уулуссага турар “Өйдөбүннүк” искибиэргэ сылдьааннар бойобуой дождотторун санаатылар. Манна кинини кытары биир чааска сулууспалаабыт ыкса дождо Гавриил Владимиров тыл эттэ. Бу дьаһалга түөлбө олохтоохторо, Роман биригэ төрөбүт балта Александра Макарова, бойобуой дьайыы бэтэрээннэрэ Александр Саввин, Мирон Игнатъев, Александр Матвеев, Иван Сивцев, Олег Окочешников, Петр Сивцев о.д.а. кытын-

нылар. Түөлбө олохтоохторо бэтэрээн уолаттары өрүү буоларын курдук олус истигиник арымылаах алаадылаах, көөнньөрүлүбүт быырапахтаах көрүстүлэр.

Түмсүү иһинэн үгэскэ кубуллубут “Үтүө санаа” аахсыһага хаһыс да сылын бу күн тиһигин быспакка ытыллар. Урукку сылларга кырдыаҕастарга, инбалиит оҕолоох дьыэ кэргэттэргэ, наастаабыннык учууталларга, адэр малларга бэлэх оҕорбут эбит буолаахпыттына, быйылгы дьыллаахха “Аҕа дойдуну көмүскээччи” сымлыгар сөп түбэһиннэрин сождотолун ождолорун көрөн олодор аҕаҕа итиэннэ анал байыаннай дьайыы бэтэрээннэрин ождоболоругар бородуукта нобуорун оҕорон тиксэрдибит. Ол курдук, бэтэрээннэртэн нобуору Одылуун нэһилиэгин олохтооҕо, сождотох аҕа Андрей Седалищевка уонна анал байыаннай дьайыы бэтэрээннэрэ Василий Красильников, Дмитрий Кузьмин дьыэ кэргэттэргэ туттаннар үөрүү-көтүү буоллулар. Бэтэрээн уолаттар кырачаан ождолорго үчүгэй үөрэби, дьоллоох ождо сааһы, нусхас олову баҕардылар.

Санатар эбит буолаахха, билигин Саха сиригэр 3,5 тыһымчы бойобуой уонна локальной сэриилэр кыттыылаахтара, ол иһигэр Чурапчы улууһугар 40-тан тахса бойобуой дьайыы бэтэрээннэрэ олодоллор. Бойобуой дьайыы бэтэрээннэрэ бука бары уопастыбаннай үлэлэргэ улахан көхтөөхтөр, араас тэрилтэлэргэ, урбаан эйгэтигэр күөскэ үлэли-хамсыы сылдьар дьон буолаллар.



УОЛАТТАР МАРАТЫСАҒА ТҮӨСРИИЛЭҔӨ.

# Ситиһии. Чурапчыттан Хотууна – СӨ Ил Дарханын бириэмийэтин лауреата

Семэн ЖЕНДРИНСКЭЙ

Соторутааҕыта СӨ култуураҕа уонна дуоһуона сайдыыга министристибэтэ Саха норуодунай суруйааччыта Николай Мординов-Амма Аччыгыһа аатынан ождо литературатын салаатыгар СӨ Ил Дархана Айсен Николаев бириэмийэтин аныырга күрэх биллэрбитэ.

От ыйын 1 күнүгэр бийиги улууспут литературнай түмсүүтүн салайааччыта Римма Иннокентьевна Корякина-ХОТУУНА – Николай Мординов-Амма Аччыгыһа аатынан ождо литературатын салаатынан Ил Дархан бириэмийэтин лауреата буолбутун туһунан улахан үөрүүлээх сонун кэллэ.

Айсен Николаев баһыгн үлэлээх сурунаалымыстарга, бэчээт үлэһиттэригэр ол иһигэр “Чурапчы” литературнай түмсүү салайааччытыгар, СӨ суруйааччыларын Сождууһун чилиэнигэр, СӨ култууратын туйгунугар Римма Корякина-ХОТУУНАҒА улахан бириэмийэни, түөскэ аныыыллар балиэни үөрүүдээх быһыыга-майгыга туттарда.



Санатан эдэр эбит буолаахха, Римма Иннокентьевна элбэх киһигэ ааптара, киһи кылгас кэм иһигэр ааҕааччы киһиг аранатыгар бэйэтин хомоҕой хоһооннорунан, интэриэһинэй кэспээннэринэн, ождолорго аналлаах остуоруйаларынан биллэр суруйааччы буола үүннэ. Киһи төрөппүт кыһа Сардаанальын билигичи саха литературатыгар Чурапчы улуһуттан айымнылаахтык, таһаарылаахтык үлэли-хамсыы сылдьар дьон диэтэхпитинэ бука алҕаһааппыт буолуо.



# Саха Өрөспүүбүлүкэтигэр Национальной бэчээт 5 сылыгар

**Ытыктабыллаах Саха бэчээтин бэтэрээннэрэ,  
үлэһиттэрэ, биир идэлээхтэрбит!**

Эһигини Саха бэчээт СӨ САТ кэлэктибин уонна тус бэйэм ааппыттан Национальной бэчээт күнэ Саха Өрөспүүбүлүкэтигэр олохтоммута бисэ сылыннан итинтих-истинни эбэрдэлибин!

2020 сыллаахха олунньу 13 күнүгэр саха лингвист учуонайа С.А. Новгородов төрөөбүт күнүгэр, ийэ тыл, сурук-бичик күнүгэр Саха Өрөспүүбүлүкэтин Ил Дархана А.С. Николаев 1907 с. от ыйын бастакы күнүгэр тахсыбыт «Саха дойдута» бастакы сахалыы хаһыат тахсыбыт күнүн Национальной бэчээт күнүнэн билэрбитэ.

1907 сыллаахха В.В. Никифоров-Күлүмнүүр биир санаалаахтарын – сымлынайдар В.М. Ионов, М.В. Сабунаев, гимназия учуутала В.В. Жаров, Н.Е. Афанасьев, Е.М. Егасов буолан түмсүннэр, бастакы сахалыы уопастыбаннай-бэлитическэй хаһыаты тэрийэри көбүлээн, В.В. Никифоров-Күлүмнүүр П.А. Кушнаревтуун бэйэлэрэ үбүлээн, Санкт Петербуртттан бэчээттир тэриил атыылаһан ажалтараан таһаарыттар. Күлүмнүүр бэчээт өйү-санааны, сыалы-соругу тиздэр күүһүн, суруктаах-бичиктээх тыллаах норуот симэлийбэккэ сайдар кыахтаабын үчүгэйдик өйдүүр. Оччотоогу Россия империетин Уһук Илиннэргэр уонна Сибиргэ бэйэтин ийэ тылыннан тахсыбыт соботох хаһыат этэ. Онон Өктөөп өрөбөлүүсүрүтүн иннингэр

саха норуота бэйэтэ суруктаах-бичиктээх, тыллаах, бэчээттээх этэ.

Саха литературатын төрүттээччилэр А.Е. Кулаковскай-Өксөкүлээх, А.И. Софронов-Алампа, бастакы суруйааччылар Е.М. Егасов, К.О. Гаврилов, Оросиннар, М.Н. Тимофеев-Терешкин о.д.а. бастакы айымньылар «Саха дойдута», «Саха олоһо» хаһыаттарга, «Саха сангата» сурунаалга бэчээттэммиттэрэ. Саха литературата быйыл 125 сылын туолла, эһиил норуот сайдымытын быһаарыылаах кэрдисэ түһүмүгэр барытыгар инники сылдьан – литература, бэчээт, тыйаатыр, уопастыбаннай хамсааһын сайдымытын түстэспит, бастакы эрдээктэр А.И. Софронов-Алампа «Чолбоно» үйэлээх кэрдисин бэлиэтэспит.

Бастакы калыҥ интеллигенция сахалыы национальной бэчээти төрүттээбиттэрэ Саха сириин аҕыйах ахсааннаах төрүт олохтоох омуктарыгар үтүө холобур буолбута.

Национальной бэчээт омук олоһор уонна сайдытыгар суолтата тутунан да кэмнэмэт. Араас өрүттээх сайдымыт төрдө ийэ тылбытыгар, сахалыы ураннык толкуйдуур дьобурбутугар баар. Саха тыла туттулар эйгэтэ кыараабыт уонна тыл литературнай нуорматта суох ким хайдах-тугу санаабытынан суруйара көнүл барыта норуот өйүн-санаатын ыһар. Сымпыра сайдымытын үйэтигэр кумааһынан бэчээт улахан тургу-



тууларга киирдэ. Кэпсэтин тылыгар хаалан симэлийин суолугар барбакка, сахалыы бэчээт тылын ингэринэн эрэ үрдүк литература, искусство араас көрүннэрэ бары сайдар кыахтаахтарын махтанылар саха бэчээтигэр судаарыстыбаннай сыһыан, күүстээх кыһамны эрэйиллэр. Тыл, бэчээт – норуот дьылбатын быһаарар.

Эһизэх Саха сириин элбэх омуктаах бэчээтин нэһилиэстибитин, төрөөбүт тылбытын харыстыырга, сайыннарырга туһуламмыт кэскиллээх үлэһитигэр ситиһиллэри, айар умсулҕаны, тус олоххутугар дьолу-соргуну баҕарабын.

«Сахабэчээт» СӨ САТ  
генеральной директора  
Н.М. Стручкова

Ытыктабыллаах улууспут бэчээтин уонна сонуннары кизгник тарҕатар эйгэтин бары үлэһиттэрин, бэтэрээннэрин улуус салалтатын уонна тус бэйэм ааппыттан Национальной бэчээт күнүнэн эбэрдэлибин!

1907 сыл от ыйын 1 күнүгэр «Саха дойдута» диэн сахалыы хаһыат Саха сириин утулуучулаах уопастыбаннай, бэлитическэй диэйэтэлэ, сырдатааччыта Василий Никифоров-Күлүмнүүр уонна кини биир санаалаахтарын көбүлээһининэн күн сириин көрбүтэ. Бу бастакы уопастыбаннай-бэлитическэй уонна литературнай таһаары бэчээттэниитэ национальной суруналыыстыка үөсүөн, сайдан тахсарыгар, саха литературнай тылын кизгник тарҕатыыга олук буолбута.

Бүгүн эһиги бэчээт үлэтин санга сайдыылаах таһымна таһааран, аныгы технологиялары, сымпыра кыаһын сатабыллаахтык туһанан, иһитиннэриини түргэнник уонна кизгник тарҕатыбыт. Бу усулуобуйага эһиги билиигит, сатабылгыт, үрдүк эппиэтинэскит улуус бар дьонун санаатын үөскэтиигэ уонна түмүүгэ, төрөөбүт тылы кизгник тарҕатыыга сүткөн суолталаах.

Улууспут сүрүн хаһыатын «Сага олох» уонна олохтоох телестудия суруналыыстара, полиграфистар, эһиги маастарыстыбагыт, идэһэ бэриниигит, кыһамныгыт инникитин даҕаны биһиги Чурапчыбыт улууһугар төрөөбүт тыл өрө тутуларын кэрэһитинэн, дьону-сэргэни үтүө дьыалаларга угуйар, түмэр, сомоҕолуур күүһүнэн буолан, олохтоохторго сойбот сонуннары тарҕатыыгыт, национальной бэчээти сайыннарыгыт суолтата күннэтэ үрдүү туруо.

Эһизэх бука барыгытыгар санга сэргэх бырайыактары олоххо киллэриигитигэр ситиһиллэри, ааҕааччылар сэнээриилэрин, эһизэх уонна чугас дьон-кутугар чэгиэн доруобуйаны, дьолу уонна этэнгэ буолууну баҕарабын!

Чурапчы улууһун баһылыга  
С.А.Саргыдаев

## Бэлиэ күн. От ыйын 1 күнүгэр Саха сиригэр Национальной бэчээт күнэ бэлиэтэнэр

Людмила ГОРОХОВА

**Ытыктабыллаах бэтэрээннэр-битин, уопастыбаннай кэрэспэдьиэннэрбитин, күндү ааҕааччыларбытын Национальной бэчээт күнүнэн итинтих-истинни «Сага олох» эрдээксийэ кэлэктибин аатыттан эбэрдэлибин! Төрөөбүт төрүт тылбыт сүмэттин дьонго тиздэр бэчээт эйгэтэ үүнэ-сайда, чэчириин турдун!**

«Сага олох» хаһыаттыт Саха сириин оройуоннарын хаһыаттарыттан сахалыы тылыннан биир бастакынан тахсыбыт хаһыат буолар. 1931 сыл бэс ыйын 18 күнүгэр оройуон хаһыаттарын систиэмэтин кэпсэтэр туһунан, Партия киин комитетин уурааҕа тахсыбыта. Бу уураахха олобуран, Саха сириин Вырабыыталыстыбата икки оройуонна – Чурапчыга уонна Бүлүүгэ типографиялары тэрийбитэ. Улууспутугар от ыйыттан саҕалаан, бастакы бырамысыланнай типография үлэтин саҕалаабыта.

Хаһыат 90-тан тахса сыллаах историятыгар «Сэссэлиссимэ суола» диэн бастакы аатын аныгылыы «Социализм суола» дэнэ

сылдыбытын аахсыбатааха, аатын биридэ уларытан кэллэ. Ол курдук, оройуоннааҕы партиянай комитетинсыйэ дэлэҕээтэрэ хаһыат аатын «Сага олох» диэн уларытарга этии киллэрбиттэрэ. 1962 сыл бэс ыйын 1 күнүгэр «Сага олох» бастакы нүөмэрэ 3600 ахсаанынан күн сириин көрбүтэ. Хаһыат нэдиэлэҕэ үстэ биир бэчээтинэй илиһинэн тахсара.

1997 сыллаахха тус-туһунан тэрилтэ быһымтынан үлэни олорбут эрдээксийэ уонна типография холбоһон, биир тэрилтэ – «Сага олох» редакциянай – издательскай холбоһук буолбуттара. Холбоһук 2001 сылтан бородууксуйаны оноруу аныгылыы санга көрүгэр – офсетнай бэчээткэ киирбитэ.

2020 сылтан өрөспүүбүлүкэ эрдээксийэлэрэ бары Ньургуйаана Михайловна Стручкова салайааччылаах «Сахабэчээт» Судаарыстыбаннай автономнай тэрилтэҕэ холбоһон, биир улахан хамаанда буолан үлэни олоробут.

Күн бүгүн хаһыаттыт нэдиэлэҕэ биридэ, 8 балаһанан, 1050 ахсаанынан бэчээттэнэн ааҕааччыларбытыгар тарҕанар. Өрөспүүбүлүкэбит, улууспут үлэтин-хамнаһын, олоһун-дыһаанын, устуоруйатын, туруу

үлэһит дьонун, эдэр ыччатын, олох бары хайысхатын тиһигин быспакка сырдатар. Дойду үрдүнэн төһө да быһык, уустук кэмнэр турдаллар, хаһыаттыт сыанатын үрдэппэккэ, ночооту көрсөн туран сахалыы тыл, сурук-бичик баар буоларын туһугар күннэтэ түбүгүрөбит.

Аныгы олоһу кытта тэнгэ хардыылаан, 2021 сылтан интэриниэт ситимигэр сырдаттар саайтанаммыт, улууспут сонуннарын, бэлиэ түгэниини, биир дойдулаахтарбыт туһунан матырыйаллары, устуоруйа кэрчиктэрин, биллэриилэри күннэтэ сырдатабыт. Сетевой таһаарыыбыт «УлусМедиа» саайтын иһинэн үлэтир. Улуус олохтоохторо ханна да сылдьан, хаһан баҕарар куйаар ситимигэр «санаолох.рф» аадырыһынан киирэн, дойдularын сибизһэй сонуннарын ааҕаллар. Маны сэргэ сонуннарытын, видеога устууларбытын интэриниэт ситимигэр «Чурапчы Live» телеграмм ханаалыгыгар, ВКонтакте сирэйбитигэр, рутуб сыйһарыыга күн ахсын таһаарыбыт. Инникитин аныгы тэтимнээх олоһу кытары тэнгэ хардыылаан ааҕааччыларбыт болломторун өссө тардан, ахсааннарын элбэтэргэ сорустан үлэлибит.

Маны сэргэ типографиябыт, полиграфиябыт тиһигин быспакка үлэтир. Күннэтэ кинигэлэргэ, сурунаалларга сакаас ылан, былаанкалары, паапкалары, дастабырыанналары у.д.а. онорон таһааран атыллыбыт.

Күн бүгүн «Сага олох» хаһыат бэчээттэнэн тахсытыгар 10 исписэлиис үлэтир. Кылаабынай эрдээктэринэн Людмила Владимировна Горохова, шеф эрдээктэринэн Елена Гаврильевна Макарикская, бастакы категориялаах эрдээктэринэн Анна Николаевна Захарова, суруналыыстарынан Семен Александрович Жандринскэй, Марфа Васильевна Петрова, Наталья Николаевна Сибирякова олох үөһүттэн сонуннары ааҕааччыларга тиздэллэр. Хаһыаты компүүтэргэ таһаараччынан, полиграфиянан бэчээт туйгуна Лидия Константиновна Попова, хаһыаты бэчээттээччинэн бэчээт туйгуна Федор Алексеевич Протодьяконов үлэтиллэр. Менеджерынан дириг билиилээх Дария Николаевна Лыткина, переплетчиһинан эрдээксийэ олоһун отуттан тахса сылын анаабыт бэчээт туйгуна Аксинья Семеновна Лыткина бэринилээхтик үлэтиллэр.

Кэлэктип үгүс үлэтин түмүгүнэн ситиһиллэр кэллэлэр. Ол курдук, «Сахабэчээт» тэрилтэ «Тыл күүһэ» сыллата ыһтар куонкуруһугар 2022 сыл түмүгүнэн «Бастың хаһыат», 2023-2024 сыллар көрдөрүүлэринэн «Сетевой таһаары» номинацияга бастакы миэстэ буолары ситиһэн, өрөспүүбүлүкэ бастың үлэлээх эрдээксийэлэрин кэккэлэригэр ааттаммылпыт өссө үрдүккэ кынаттыыр.

Бу күн уһун сыллар усталарыгар эрдээксийэбит сайдарыгар улахан сырдаларын биэрбит, үгүс кылааттары киллэрбит үлэлээн ааспыт бэтэрээннэр-битигэр, бэчээт эйгэтэ сайдарыгар күннэтэ туруулаһар үрдүкү салаалыгытыгар, күн бүгүн үлэ үөһүгэр сылдьар кэлэктипка, биһизэх субэ-ама буолан өйөбүл буолар дьонго, билигини кытта биригэ үлэлэһэр тэрилтэлэригэр, күндү ааҕааччыларбытыгар махталбын биллэрэбин! Эһизэх баҕарабын үгүс үөрүүнү, дьолу-соргуну, санаабыккыт сатанан истин, толкуйдаабыккыт тобуула турдун! Дьоллоох, чөл туруктаах буолун! «Сага олох» хаһыакка суруйтарың, ааһың, сэргэң, тускутугар туһаның!

# Чурапчыга наука доктордарын кэжкэлэрэ хангыыр

## Интервью. С.С.Гуляева иитэр-үөрэтэр эйгэбэ доктор үрдүк аатын сүктэ

Сэмэн ЖЕНДРИНСКЭЙ

Бу адыах хонуктаабыта Чурапчытаабы судаарыстыбыннай физическэй култуура уонна спорт үнүстүүтүн доцена Светлана Гуляева педагогическай наука докторун аатын ылары ситистэ.



сүрүн онкула уонча сыллаабыта ууруллан баран, научнай салайааччыг уларыян, барытын бу үс сыллаабыта санаттан суруйан барбытын. Онно ыһыллан хаалбакка, саналым сабалымыргар туюх күүс-тирэх буолбутай?

●●● Бары билэрбит курдук, үөрэхтээһин, наука эйгэтин ис хоһооно кэнники сылларга күүскэ уларыйда. Научнай педагогическай каадырдары бэлэмниир систиэмэ ирдэбилэ олус үрдээтэ, научнай специалыстаар пааспардара уларыян, онно сөл түбөһөр эрэ диссертациялар көмүскэнэр кыахха киирдилэр. Онон ситэтэрэн, эрдэтээнгини үлэм матырыяалларын үкүсүн хаалларан туран, Белгород куорат биир улахан учуонайын, педагогическай наука докторун Людмила Николаевна Волошиналын ыкса алтыһан, диссертациям научнай концепциятын санардан, аныгылымы ис хоһоонноон, билингни дойдуну, өрөспүүбүлүкэ социальнай-экономическай, демографическай, физическэй култуура уонна спорт сайдыытын политикагыгар сөл түбөһиннэрэн онорон таһаардыбыт. Манан даһатан этэххэ, бу университет 2023 сыллаахха аһыллыбыт санга диссертационнай сәбизитигэр бастакынан көмүскэммит докторскай диссертация буолла. Маных үлэ үгүс сыраны, дириг толкуйу, бириэмэни, тулуурдаах буолары эрайэр. Аттыгар сыалгын ситиһэргэр эрэли күүһүрдэр дьонноок-сэргэлээх буолаахына эрэ кыаллар. Оннук дьонуна мин кэргэним, бэйэтэ эмиз учуонай-педагог Петр Дмитриевич, дьикэ-кэргэним бүттүүн, коллегаларым, тэрилтэбит салайааччыта Иннокентий Иннокентьевич Готовцев буоллулар.

●●● Дьүүлүөр хамыһына "наука доктора буол-

тугу гынабын?" диир санаа киирбитэ.

●●● Атын сиргэ көһөн хаалбакка, Чурапчы үнүстүүтүгэр үлэлииргэ туюх эйгини салайарый?

●●● Чурапчыга кийиит буолан сүктэн кэлэн, дойдун оностон дьоллоохтук ололорбутум 31 сыл буолла. Атын сиргэ үлэбэ, ол иһингэр дойдубут атын куоратыгар ыгырыыга этиилэр киирэллэр, ол эрэн Чурапчыбыттан араар баба санаа билингитэ суох. Үүнэн, сайдан, кынаг үүннэрэн тахсыбыт үөрэжим кыбатыгар салгыы үлэлиир, үнүстүүшүт сайдарыгар, эдэр ыгчат, Чурапчы олохтооторо чэгиэн-чэбдик туруктаах, эт-хаан өттүнэн сайдыылаах буолалларыгар кыах баарынан кылаанпын киллэриэм этэ диир былааннаахпын. Манна

тээх докторскай диссертациябын кылгатын методическай босуобуйа быһылытын таһаарар санаалаахкын дуо?

●●● Үлэм 418 илиистээх, 619 атын учуонайдар үлэлэрин анализтаах (ол иһингэр 85 омук үлэтэ, кизэг хабааннаах "пилотажнай" чинчийиилэрдээх, экспериментальнай бигэргэтиилээх буолан таһыста. Бу матырыяалга олоһунан научнай монография бэчээккэ тахсаары бэлэмниэнэ, ол кэниэ учебник эбэтэр учебнай пособие оһуһулан специалистарга анаан туһаа тахсыа этэ диир бабарамын.

●●● Үлэбэ-хамнаска туһанар девизтээхкын дуо?

●●● "Кини элбэди оноруон бабарар буолаабына, бириэмэтин сатаан аттарынар буолуохтаах" диир өйдөбүллээхпин. Итинтэн ситэтэрэн үлэбин-хамнаспын үчүгэйдик толкуйдаан былааннамырбын сөбүлүүбүн, нууччалымы эттэххэ, "Сроки есть – работа есть, сроков нет, и работы нет" диир бырабыланы ылыммытым ыраатта.

●●● Научнай үлэни суруйан наука хандьыдаата эбэтэр доктора буолуон бадалаах аспираннарга тугу сүбэлиэн этэй?

●●● Бастатан туран, научнай үлэни суруйарга бу эйгэни чинчийэр-үөрэтэр, кэтээн көрөр, анализтыыр дьарыгы сөбүлүүххэ наада, санааны ууран, дьаныардаахтык, бабаран туран үлэлиир хаһан бабарар ордук таһаарылаах буолар.

Иккиннинэн, бэйэ иһтириһингэр, үлэлиин сылдыар эйгэбэр сөл түбөһөр тизмэни чинчийэр ордук табыгастаах.

Үсүһүнэн, бэйэ кыагар эрэнэн, Чурапчыттан, Чурапчы үнүстүүтүттэн наука кандидата, доктору буолан тахсар кыах баарын өйдөөн, дойдун хайа да мунуугар тийээн учуонайдар кэжкэлэригэр тэнгэ сылдыыха сөл эбит диир толкуйтан сайдарга дьулустаах кыаллар дьыла.



лун" диир эһитигэр аан маннай туюх санаа киирбитэй?

●●● Көмүскэни процедура 4 чаас устата буолбута, ер сыл дьулустуу сыалбар тийээн баран "Ама бүтэ оустата дуо?", "Салгыы наукага сыһаннаах

сөбүлүүр тэрилтэлээхпин, өйдөһөр-өйөһөр коллективтаахпын, дьикэ кэргэним, оһолорум, сизинириим – бары манна бааллар, кинилэр мэлдьи дурда-хаха, өйөбүл буолаллар.

●●● 400-тэн тахса илиис-



Диссовет чилиэннэрин кытта, хаартыскалар дьоруой тус архылыбыттан ыһылынылар.

Үнүстүүт 26 сыл иһингэр 17 педагогическай наука хандьыдаатын уонна 3 доктору бэлэмниэн таһаарда. Өрөспүүбүлүкэбитигэр Светлана Степановна физическай култуура уонна спорт эйгэтигэр Михаил Дмитриевич Гуляев кэнниттэн иккис кийинэн, чуолаан 5.8.4. – "Физическай культура и профессиональная физическая подготовка" диир санга арыллыбыт научнай исписээлинэскэ Саха сиригэр бастакынан педагогическай наука доктора буолла.

Светлана Степановнаны биһиги көһөрү үнүстүүт преподавателин эрэ быһытынан буолбакка, кини өссө нэһилиэнньэ кэрэ ангардара чэгиэн туруктаах буолууларыгар анаан чэбдигирдэр дьарыктары көбүлээччи быһытынан билэбит. Кини билигин учуонай истиэпэнин көмүскээһинин кэнниттэн, үнүстүүт баазатыгар өссө күүскэ үлэлиир санаалаабын итинэнэ докторскай диссертациятын хайдах көмүскээбитин туһунан санааларын истиэбим.

●●● Өссө төгүл бу улахан ситиһинигинэн биһиги эрдээксийэбит аатыттан итинтик-истинник эбэрдэлиибит! Кизэг далааһыннаах үлэ хаһаангыттан, хайдах садаламмытай?

●●● Махтал! 2003 сыллаахха Чурапчытаабы судаарыстыбыннай физическэй култуура уонна спорт үнүстүүтүн бүтэрэн баран, 2004 сыллаахха Дальневосточнай судаарыстыбаннай физическай култуура академиятыгар аспирантурага үөрэнэн, 2008 сыллаахха онно кандидатскай диссертация көмүскээн, үнүстүүтүн выпускниктарыттан бастакынан наука кандидата буолбутум. Ол кэнниттэн үс сыллаах докторантура үөрэбин аһан, "докторскай диссертацияны суруйар кыахтаах эбиппин" диир санаа киирэн, сыһыа үлэбин садалаан, кэнники үс сылга Дойду Соһуруулуу-Арҕаа территориятын саамай улахан, 20-тэн тахса тыһыынча устудьуоннаах, 5 тыһыынча омук үөрэнээччилээх Белгородскай судаарыстыбаннай научнай-чинчийэр университетигар сыстан, онно научнай стажировканы аһан, үлэбин ситэрэн-хоторон, аныгы ирдэбиллэргэ сөл түбөһиннэрэн, бэс ыйын 20 чыһылатыгар ситиһинилээхтик көмүскээн кэллим.

●●● Бэйэбэр эрдэ этэн аһарбытын курдук, үлэбэр

# Чурапчыга учуонайдар үлэлииллэр

Хондуга 2 мөлүйүүн 100 тыһыынча анараа өттүнээҥи кэм кэрчигэ быһаарылынна.

Семен ЖЕНДРИНСКЭЙ

Былырын атырдык ыйын II күнүгэр Чурапчы улуунун Хонду үрөҥүн баһыгар эрдэтээҥи плейстоцен кэмнээҥи түн былыргы булуньулар тустарынан суруйан турардаахпыт. Онно носорог, бөрө, бизон, антилопа, бэдэр, сэли, кыыл таба о.д.а. кыыллар унгоохтарын эмтэрийдэрэ биир сиргэ көстүбүттэрэ.



Наукаҕа улахан хардыы оҥоһуллубута. Бу күнүгэр Хонду үрөҥүр учуонайдар биэр күнүгэ үлэли кэлбиттэрин истэммит, анаан-минээн тиниэ сырыттыбыт. Түһэр сирдэрин номнуо оҥостубут чинчийээччилэр отууларыгар тийэн, уруккуттан билэр кийибин - Иннокентий Павловы көрсөн, иһин тутуһан, хойуу үүттээх чэйи сылсырыһа-сылсырыһа атах тэпсэн олон сэлэргэтибит. "Быыл син биэр бу энэр сылдыбыт. Бүгүн кэлэн былырынны хаһымытын көннөрүөхпүт, дэлби синнибит, ириэһини ылан ыраастаан бизирэһипит, ол эбэтэр салгы ирригэр көмөлөһөн бизирэбит. Былырынны, ол да иннинээҥи чинчийиллэр

тустарынан ээр эбит буоллаха, билинги кэмгэ ханна да буоларын курдук, үп-ас өттүтүн иһин турар, чинчийээччилэр кэлиэхтэрин баһараллар. Тоҕо диэр эбит буоллаха, бу Чурапчы улуунугар булуньулар бастакы миэстэҕэ тахсан эрэр. Итиннэ биэр сиргэ араас кыыл эмтэрийдэрэ көстүбүттэрэ сүрүн төрөтүнэн буолар. Манна мамонтовай фауна эрэ буолбаха, араһынай грызунар унгоохтара көстүбүтэ, олоһу ылан чинчийи ытыллыбыта. Саха сири кинигэр «озерская фауна» диэн баар, ол аата

«ранний плейстоцен». Манна эрдэтээҥи плейстоцен кэмэ көстөн, ону төрөтөмит билиги Санкт-Петербурга Москубалары, Свердловскайдары кытары кытыһан дакылаат оҥордубут. Ол түмүгэр Чурапчы улуунун Хонду үрөҥүр булуһубут плейстоцен сааһа - 2 мөлүйүүн 100 тыһыынча кэм анараа өттүнээҥи диэн быһаарылынна. Эрдэ, Саха сиригэр бу иннинээҥи чинчийинэн, 50 тыһымычаттан аннараангы кэм диэн бэлиэтэммэтэҕэ. Онтон



былыргылары, эппипит курдук, кутуйахтарынан быһараллар. Ити түмүгэр Чурапчы 2 мөл.100 тыһыынча буолла, оттон бу иннинээҥи төрөтинэн ити Абыынан. Халыманан 400 тыһыынча этэ. Иннэҕынан лапла былыргы кэм быһаарылынна, онон үчүгэй түмүк үөскөтө. Мантан сиэттэрин эттэххэ, Хондуга ити үөһэ ыйылыбыт сымнаранан эрэ

мунурдаммат, этэргэ диэри, 30-40 мөлүйүүн сыл анараа өттүнээҥи кэм кэрэһэлиир эмтэрийдэр көстөллөр, ол эрэн билиги итинни чуолкай быһаара иликпит. Быһа барылаан атын унгоохтар көстө тураллар. Итинни таһынан манна «меловой период» баар буолуох курдук. Ону сэргэ бастакы балыктар эмиз көстүөх курдуктар. Ити наукаҕа «ранни й силур» диэн ааттанар, быһа барылаан, 450 мөл.сылы көрдөрөр. Билигин балыктар унгоохтарын эмтэрийдэрэ эрэ көстөллөр, онтон ыстатыйа суруйан наукаҕа киллэрэргэ арыый улахан чаастара (фрагментар) наадалар. Манна палеонтологияны эрэ эппэтэххэ, былыргы киһи көстүүтэ баар буолар. Билигин кытары Новосибирскай куораттан Александр Кандыба мкса үлэлээр. Былыргы киһи олоһо сылдыбыт суоллара бааллар, ол ынан баран бэйэтин унгоо көстө илик о.э хотуулуу-илигини уокурукка мамонт саһанааһы периодка дьон унгоон була иликтэр. Өскөтүн көстөн хаалар түгөһүгэр, үөрэттлөн бардаҕына бастаан хас тыһыынча сыл анараа өттүгэр олоһубута быһаарыллар, онтон ДНК-тын

үөрэтэн барыахтара, өскөтүн тиистээх буолаһына тутуһан аһылыктамытын кытары быһаараллар. Билигин, ити этэн аһарытым курдук, Хондуга 450 мөлүйүүнтэн билинги бириэмэҕэ диэри тийиктэрин быспакка олоһо сылдыбыт кэмгэрэ көстөр. Ол эрэн чуолкай быһаарылыннаһына эрэ наукаҕа ыстатыйа таһаарыахпыт. Иннэҕынан манна өр сылларга үлэ ытыллыһа, - диэн СӨ наукатын Академиятын мамонтовай фауна отделын чинчийээччи-инженерэ Иннокентий Семенович Павлов бэрт судургутук, улахан кистэлэ суох сэлэргээтэ. Манна кини өссө оччотоову үүнээйилэр сизмэлэрин, чоһулар, кутуйахтар эмтэрийдэрин булбутун эттэ, ааһааччыларбыт баһар «туох ааттаах ити кыра кыылларын тустарынан көпсөөтөхтөрөй, улахан сэллин унгоохтара эгин көстүбүтилэр дуо?» диэхтэрин сөп, манна учуонайдар кэм быһааралларыгар улахан көрдөрүүнү бу кутуйахтар (грызуны) бизирэлэр эбит, кинилэр көстүүдөрө ол саамай улахан булуньунан ааһыллар.

## Улуу Кыайыы 80 сылыгар. Үтүө аата ааттана туруо

Биригэ төрөбүттэрэ төрдүүлэр: Сэмэн, Ньюкулай, Өкүлүүн, Өлөксөөс. Аҕалара Сэмэн ошонноор Кыалаах диэн алааска сирдэнэн олоһубута. Манна кыһынны кыстыра.

Сайынны Улахан Эбэ арҕаа баһыгар Сэттэ сыалдыа күөлгэ барар суол кытытыгар сыыр үрдүгэр турар балаһаннарыгар сайылыыр этилэр. Оҕолортон улахан оҕолоро, Ньюкулай сыты тыллаах-өстөөх, улгум, сындам сырылаах сыты кыһи диэн биригэ үөскээбит кырдыаһас көлүөнэ ахталлара.

Сэбиэскэй былаас олохтонуутун саһана бастаан таһаарыстыба тариллибитэ. Маһынай малларынан өйдөтөр үлэ ытыллыбыта. Кэлин уопсай муннахтар тариллэр буолбуттара. Бэрэссэдээтэл көтөр кыһынын, сүүрөр атаһынан сындам сырылаах, улгум, саһыгар баһаар тыллаах-өстөөх оҕо кыһи Тостуган Ньюкулай кэлэрэ-барара. «Кыһылыччат» таһаарыстыба атын таһаарыстыбалардааһар элбэх малы түмэ тардан холбообута. «Норуот күүһэ - көмүөл күүһэ» диэбит курдук үгүс үгүмэн үлэ бүтэн-оһон иһэригэр дьон-сэргэ дуоһуһа астынар буолан испита.

1932 сыллаахха таһаарыстыбалар холбоһон, «Тахсыбыт Сарданга» колхуос тариллибитэ. 1932 сыл ахсынны ыйтан мв 1942 сыллаахха Ийэ дойдуну көмүскүүр сэрии иккис

хомууругар диэри Тарабукин Николай Семенович бэрэссэдээтэллээбитэ.

Николай Семенович инники олох кэскилигэр үлэлээбитэ. 1937 сылтан колхуоска типовой хотонноор тутуллубуттара. Нам, Хаҕалас улуустарыттан симменталь, холмогор боруода атыр оҕустары булан аһалан, биэр мамна 15-20 литр үүтү биэрэр ынахтары үөскөппүттэрэ. Сылгы боруодатын эмиз тупсараары Нам улуунуттан 4 боруода атыр сылгылары атылласпыттара. Ол түмүгэр ааспыт үйэ түөрт уонус сылларыгар эти судаарыстыбага туттарыһа Чурапчы оройуонугар, Саха сиригэр үрдүнэн «Тахсыбыт Сарданга» колхуоска тэҥнээр колхуос суоҕа. Кыһын дохуоту колхуостаахтар сарыһанан үлэстэр буолбуттара.

Колхуос 1938 сыллаахтан оҕуруот аһын үүннэринэн дьарыгыран барбыта. Оҕуруоттарыгар хортуоппуйу, хаппыстаны, луугу, моркуобу, туруноппуйу, сэбирдэх табааһы үүннэрэр этилэр. Сылын айы ыалга 2-3 куул хортуоппуйу, хаппыстаны үлээрэр буолбуттара. Оҕуруот аһын үүннэрин элбэх сүпсүгү үөскэтэр диэн 1946 сылтан итинэн дьарыгыры тохтогуллубута.

Колхуос тариллиэтигэр элбэх тизиниэхэ күүһүн туһаналлара. Оҕуһу хаамтаран үлэлэтэр бурдук тардар мизалинсани айан оҥорбуттара. Сылы эргиччи үлэлиир өрөмүөнүүр, оҥорор мастарыскайы,

ынаһы буоһатар анал дьээннэ. 160 киһи киирэр кулуубун, онно сыһыары хотуораны, арыһыны, эти угарга аналлаах дириг булуустардаах, бурдугу хаһаанар улахан маһаһайдары, тизиниэхэни өрөмүөнүүр кизикунг сарайы туһуллубута.

Колхуоска чулуу үлэһиттэр-стахановецтар үөскээн барбыттара. Ол курдук, 1936 сыллаахха Саха АССР чулуу стахановец үлэһиттэрин III-с съезигэр «Тахсыбыт Сарданга» колхуостан икки үлэһит кыттымын ылбыта. Ол Далбаев Лука Прокопьевич колхуос хонуутун биригэдьинирэ, биригээдэ үрдүнэн биэр гектартан 24 цт үүнүүнү хомуһан уонна биэр ынахтан 1700 киһи үүтү ман Иванова Елена Николаевна, колхуос бастыгы ынаһыксыта, Иккис Чурапчы улуунун бастыгы көрдөрүүлээх стахановец үлэһиттэрэ буолбуттара.

Бэрэссэдээтэл Николай Семенович ыччат олоһун үлүскэн түбүгүн, балыхан баһатын, күүрэнин-хаараанын бары өттүнэн өйдүүрэ уонна өйүүрэ. Эдэр дьону солбулар биригэдьинирдэринэн анаталаан, сирэй биригэдьинирдэр баһыһынара сылдьан салайар үлэ идэтигэ үһүйалларын ирдиирэ. Кини эргэн Көстөкүүн, Лука Далбаевтар, Сэмэн Посельскай, Баһылай, Варвара Пестеревтер, Афанасий Иванов, Дьөгүөр Хаабыһап, Ньюкулай Күөрээкин, Уоһук Тарбымыкын курдук өр сылларга үлэлээбит оройуонна, өрөспүүбүлүкэҕэ биллибит

бөдөҥ салайааччылар тахсыбыттара.

Ыччаттар колхуос сылгытын үөрүттэн талбыт тингэһэ сылгыны ылан, айаһаан, миннэр миһа, көлүнэр көлө оҥостоллорун көбүлүүрө. Онон ыччаттар кыһын-күһүн айы куоракка киирэн дохуоттарын эргинэллэрэ, саһын сүүрбөччө сьарҕа атынан нэһиликтэри кэрийэн, драмалары туруоран, кэнсиэрдээн, ыллаан-туойан, оонньоон көрүлээн, атын нэһилик ыччаттарын көбүлээн кэллэлэрэ. Сайынны Мэлдэхси ыччаттара 30-40-нуу бэлэспитэтинэн тодо аһыан нэһиликтэри кэрийэн ыһахтымыллара, күрөхтөһөллөрө. Колхуос үлэтэ-хамнаһа, дьон олоһо-дыһаһа тупсуута, нэһиликэ сайдыыта, кини бөһүөлөгү Аччыгыһы Нүлдүү алаһыгар ситиһиллээхтик олохтоһун барыта колхуос бэрэссэдээтэлэ Тарабукин Николай Семенович көбүлээһининэн, кини күүрэһинээх үлэтинэн, сатабыллаах дьаһалынан ситиһилибитин дьон-сэргэ өйдүүрө, өйүүрө. Ол да иһин уон сыл устата уларыппакка бэрэссэдээтэлинэн талан үлэлэттэхтэрэ. Колхуос сайдан, тупсан эрдэбинэ 1941 с. Аҕа дойдуну көмүскүүр улуу сэрии саһаламмыта. 1942 с. Чурапчы оройуонун 41 колхуонун хоту оройуоннарга күүс өттүнэн көһөрүү уодаһынаах кэмгэрэ үүмүттэрэ. Ол эрэри «Тахсыбыт Сарданга» колхуоһу олоһо-дыһаһа, үлэтэ үчүгэй буолан, хоту балык булааһыныгар утаарбакка, дойдутугар

хаалларбыттара. Бу эмиз бэрэссэдээтэл Николай Семенович Үтүөгэ буолар.

Н.С.Тарабукин 1942 с. колхуоһугар Нам оройуонуттан оттуур-мастыр сири ылан, сүөһү үлэһиттэрин сайылыкка таһааран, отчуттары оннулары буллартан баран бос ыйын бүтүүтэ сэриигэ ыңгырыллан барбыта. Бизэ саастаах уолун Иллариону балтыларыгар хаалларбыта. Балтараа сылтан ордук сэрии уотугар, ардах буудьа аһыгар сылдыбыта. Николай Семенович 315 стрелковой дивизия 354-с стрелковой полкатыгар Сталинград сэриитигэр саһалаан сулуосталаабыта. 1944 с. тохсунньу 11 күнүгэр өстөөх буудьатыгтан сэрии голоонугар геройдуу охтубута.

Тарабукин Николай Семенович «Тахсыбыт Сарданга» колхуос бастакы, бастыгы үлэлээх бэрэссэдээтэлин көмүс унгооҕа Ростовскай уобалас Кашарскай оройуонун Чумаково дэриэбинэтигэр көмүллэ сытар. Кини бастакы колхуоһу олохтообут талааннаах салайааччы быһымытын малдэхсилэргэ аата куруук ааттана туруоҕа.

Диригнэ Эрилик Эристин аатынан колхуос бэрэссэдээтэллэрин сквердэрэ баар, онно бэрэссэдээтэллэр биостара туруоруллубута. Олор тастарыгар бастакы, бастыгы үлэлээх «Тахсыбыт Сарданга» колхуос бэрэссэдээтэлэ Тарабукин Николай Семенович биһун туруоруохтара диэн эрэнэбит.

Акулина Иванова

Сынньаланга

# СҮЛЛҮГЭСТЭЭХ ҮРҮЙЭТИГЭР

Күһүн маннайгы хаар кы-  
дамнаан, сири-дойдуну манган  
куба түүтүнэн бүрүйэн, барыта  
сырдыгынан, ырааһынан күн уо-  
тугар күлүмүрдүү оонньуур. Ни-  
киипэр бүгүн табаарыһынан  
Үстүүнүүн үүтээнэриттэн  
дизэлэригэр барарды хомунап,  
аттарын ыгырдаан бэлэмнэ  
сырыттылар.

Ыттарга Белка, Моойто уонна икки  
эдэр ыт оҕолоро дьонноро айан-  
нылларын билэн, сүүрүү-көтүү  
бөҕөлөрө. Холкутук эбиэттээн  
баран аа-дьуо бэрэмэдэйдэрин  
ындыланып, хаамтарын, сизллэ-  
рий былаастаах түһүнэн кэби-  
хиэтээхтэр. Тэринэн бүтэн аһы  
олордохторуна ыттарга ханна эрэ  
эмискэ баран хааллылар. Аһаан  
бүтэн барыахтарыгар дыла бил-  
либэттэр. Никиипэрээх сана  
хаарга санаалара көтөҕүллэн, бул-  
туйан үөрэн-көтөн, дизэлэригэр  
аттарын миинэн үрэхтэрин таң-  
нары айаннаттылар. Ыттарын кэ-  
тэһэн көрдүлэр да, арааһа, Белката  
сыт ылан ону суоллуу ыстаммыт-  
тар быһыыта. Аара баран иһэн  
Никиипэр лабыкталаах, муох-  
таах сири тайахтар охсуһан тиб-  
лийбиттэр дуу диэх курдук санаан  
иһэн, обургу арбах таһыгар сэкэ  
бугул курдук чохчоломмутун көрө  
биэрэн, арбах баарын билэн Үс-  
түүнүгэр имнэнэн ыйда.

— Доо, Үстүүн, эдэр атыыр бы-  
һыылаах бара охсуоха аны ыттар-  
быт кэлэн моһуоктуохтара, кэли  
онгостон тахсан налыччы булта-  
һаахпыт, — диэт сыры таңнары  
хаамтаран барда. Дьэ балайда  
тэйдит ээ дьэн санаан эрдэхтэ-  
ринэ, ыттарын сангалара оргуйа  
түстэ. Уолаттар аттарын тохтотон:  
— Хайыбыт? — диэбитти бэйэ  
— бэйэлэрин көрүстүлэр. Онтон  
Үстүүн:

— Тоҕоос көстүбүтүнэн булта-  
һаах уонна ыттарбытын хайдах  
хаалларан барыахпытый? Араас  
буолан былдыана сылдыахтара —  
диэт Никиипэрин диэки көрдө.

Никиипэр да ыттарын бырабан  
барар санаата суох, ону Үстүүн  
баркэ дьэн билэр.

Онон байанай тосхойбутун  
бултаһарды тэннөн барды-  
лар. Тийэн аттарын баайталаан,  
эрдэттэн бүү мас быһыннылар  
да, улахан ыт Белка ону кытары  
Моойто арбах аанын бүөлээн,  
дэлби сүргэйн эһэни кытта охсу-  
һалларыгар кэнэтэн кэбиһэн мэ-  
һэйдэстилэр. Инньэ гынан арбах  
аанын кыайан бүөлээбэккэ, тыа-  
тааһы да суоһурбанан күрдүгү-  
нүүрү, ону тэнэ ыттар ырдыгы-  
наһаллара — тыа иһин букатын  
аймаан кэбиһтилэр. Бэйэлэрэ  
да ыксал бөҕөнөн сылдыар уо-  
латтарга аны туран кыра ыттарга  
үөһэ үөлэһинэн арбах иһигэр  
тимис гынаат сыһа-халты дайба-  
тан ойон таһыста да иккис кыра  
ытынаан ар-бур дэһэн, охсуһан  
бардылар. Ыксаан кыра ыттарын  
тутан баайарга күһэллинилэр. Ол  
кэнниттэн арбах иһигэр ыттар-  
га суоһурбанар эһэни хараһын  
уотун таба көрөн, сүүһүн тобулу  
ыттылар. Дьэ, уу-чуумпу буолан  
уоскуйдулар.

Арбахтара диринэ суох буолан  
сотору хостоон таһааран астыыр-  
ды тэриннилэр. Халлааннара  
сыһа хараһаран барда. Тыа-  
тааһылара эдэр үстээх-түөргээх  
эһэ буолан, арбахын дирин гына  
онгостоохтооботох эбит. Киһи  
ырыган диэбин сөбүгэр сылаах,  
күһнаах буолан бизрдэ. Уолаттар  
ыттарга арыый уоскуйан, иччилэ-  
рин кэти сытылар. Никиипэр  
Үстүүнүүн кыылларын астаан,  
сыты саха быһахтара элэгнэ-  
тилэр. Ыттарыгар өл халтарары  
умнубатылар. Аал уоттарын отту-  
нан Байанайдарын айах туттулар.  
Эһэ сылаах этин сырдыгынантан  
бэйэлэрэ эмиз үссэннилэр. Ыкса  
түүн бүтэрэн-охорон, эттарин ба-  
рытын ындыланып, дизэлэригэр  
айаннаатылар. Ыттарга бултабыт  
аҕай буолан иннилэригэр киһи  
тойтоһуйа турдулар.

							Өлүөнэ ерүс хаһас салаата
		... көрбүт (тугу да тулуйан истибэт)	... хаа- ныттан		Мизтэ- рэлээх тангас кэтитэ		
				Быраат			
Л. Толстой сахалы тылбаастаммыт биһр романа		... дэр	Судур- гута суох, бадьыс- таах үлө, дьарык			Тылгар бигээн обор	
Арбаа Хаһаластар гөрүттэрэ, сүдү ойуун		Эт, үүт онно оһоһул- лар					
			Синни- гэс буола- бына эдэр кыһы киэргэ- тэр		... таарба (кэпс.)	Амма улууһугар баар буола сылдыбыт нэһилиэк	
		Сымкэс, уун- ныр ил- тырыһаал					
... сирэй буолуу	Симэри- ни дьарык- танар	... холбоон	Майгыта эйбэһэ кириэ (кэпс.)				
			Уймалас бад- раи- наах маар сир	Киэ... (туох эмэ ис көгдөйө)		Нэтээ...	
Сиикэ ... хаарга хаамп		... бэйэм бизэс буолуом дуо		Сөһө- нэ Уйгур таптала		... быһа киһи	
... Мэхээлэ туһунан номох		Тулабыт барыта			Бөртө- лүөт маарка- та		
					... хоһуун		

«Сканворд» тэрийээччи ИП Данилова М.А. «ТААЙ сахалы сканворд 9» ылылынне  
Хаһыат 25 нүөмэригэр тахсыбыт сканворд эппиэттэрэ. **Туруору:** бэрэмэдэй, сиикэ  
рэ, киллэ, тизэмэ, билисипит, ГЭС, эр, нэм, тис, ээй, сүбэ, эркин, ох, ламинат, сии  
лэс. **Сытыары:** сибиниэс, Киллэм, бил, сиксийэ, ирии, ос, эппэтэх, мээчик, ре, сил;  
уонна, мизтэрэ, элик, дэлэгэй, көнө, этэмэт, сах, эсэһит

# УОПСАЙ ДЬИЭ АБААҤЫТА

Бу биһр үөрэх уопсайыгар буолбут  
түбэлтэни эһизэх тизрдэбин. Биһр  
күн түүрт кыыс Оксана, Вераника,  
Евгения, Яна үөрэ-көтө сессияла-  
рыгар бэлэмнэнэн, күө-дьаа кэпсэ-  
тэн күлсүү-салсыы бөҕө буоллулар.  
Биризмэ ырааппытын билбэккэ  
да хааллылар. Ороннорун онгостон  
утуйарды бэлэмнэннилэр:

— Оксанка уоту сабаар дии, — диэт  
кыргыттарга суорбаннарын иһигэр  
дьылыс гыннылар. Оксана ороно  
икки ярустаах орон үөлэтигэр баар,  
аллараа оронго Вераника сытар.  
Оксана уоту умуллараат, оронугар  
дэрэбээскэ наушныгы кулгаабар  
уган утуйарды сытта. Ол сытан ну-  
харыйан истэһинэ, арай, Вераника  
дьээбэлэнэн оронун тэбиэлиирин  
курдук хамсаан ылла:

— Вераника, бүт эрэ утуйан  
эрэбин ээ, — диэтэ Оксана. Кырдык,  
хамсатара тохтоон ылла онтон эмиз

өссө күүскэ хамсатта:

— Вераникаа, бүт дьээбэлэнэн, —  
диэт Оксана аллараа өңгөһөн көрбү-  
тэ кыһа уҥа диэки өттүгэр хайыһан  
бэрт үчүгэйдик утуйбута ырааппыт.  
Оксана наһаа соһуйда уонна кут-  
талыттан наушныгы устан кулгаах  
харах иччитэ буолан, түүрүллэн суор-  
банын бүрүнэн сытта. Арай, аҕабар  
туох эрэ кэлэн олороро билиннэ.  
Оксана суорбанын арыян көрөн ис-  
тэһинэ кубарыйан хаалбыт манган та-  
настаах, арбаллыбыт баттахтаах кыыс  
тыбыс-тымныы тарбахтарынан хар-  
баатыгар түстэ. Оксана кутталыттан:

— Вераника, Вераника, — дии-  
ди хайыһаан, оронун охсуолаан  
көрдө да, ким да истибэтэ. Онтон  
хайдах эрэ хамсанытыгар кыһа  
эмискэ сүтэн хаалла. Оксана олоро  
бизэрээт тэһэ баран ытаан барда.  
Кыргыттарга уһуктан, уоту уматан,  
соһуйуу бөҕө буоллулар. Кыыстара  
хайдах буолбутун барытын кэпсээн,  
итэһэйбэтэхтэрин иһин ыты-ыты

баарынан этэн көрдө. Кыргыттарга  
түлээгирбитин буолуо дьэн хайдах  
да өйдөрүгэр түһэрэн итэһэйбэти-  
лэр. Оксаналара ытыра аһан, уос-  
куйан утуйбутун кэннэ биһрдэ уотта-  
рын умулларан, туох да буолбатаһын  
курдук, утуйан турдулар. Сарсыарда  
үөрэхтэригэр таһыстылар. Оксана ол  
күн эдьийигэр эрийэн кэпсэби-  
тигэр, эдьийэ ити көстөр кыыс  
баарын туһунан үөрэнэр кэмигэр  
истибитин кэпсээтэ. Аһыйах күн бэ-  
йэтигэр хонноро ыгырда. Оксана  
ол кэнниттэн көрбүт кыһын туһу-  
нан умнан, үөрэммитин курдук үө-  
рэнэн бүтэрбитэ. Уопсайга ыйанан  
өлбүт кыыс хоһо эдьийин хоһун та-  
һыгар баар эбит. Итинник биһрдэ  
эмэ көстөн аһар дьэн кэпсипиллэрэ  
иһиллэр.

Ыстапаан Таастаах,  
Саха сири «ситим» көгүл  
суруйааччыларын сойууһун  
чилиэнэ.



Күн-дьыл туруга

# Аан Алахчын хотун Ийэбит ыйа хайдах буолуой-Тускул анаарыыта

## 2025 сыл - Ийэхсит ийэ хотун сыла

От ыйа - Аан Алахчын хотун ыйа  
От ыйа - тохсунну ыйы батыһар.  
-Бэс ыйын 21 күнүттэн от ыйын 12 күнүгэр диэри "Тунах куйааһа дэнэр".  
-От ыйын 13 күнүттэн от ыйын 20 күнүгэр диэри "Саары куйааһа".  
-От ыйын 21 күнүттэн от ыйа бүтэр диэри "Хаптаҕас куйааһа".

От ыйа - сайын үгэна, сайын оройо. От-мас сибэккитэ, туораҕа ситэр. Урэх кытылыгар сардаана сибэкки тэтэрэ кыһар. Чараннарга дьэдьэн буһар, сыһыы, үрэх саҕатыгар хаптаҕас, мооньонорон ситэр. Күн ортогутар түһэр сиккирээс тыал от-мас сизэмэтин ыйар. Сир айы сибэкки ыйаҕа. Көтөрдөр оҕолоруун көтүтэллэр. Кинилэри батыһыһнара сылдьан түргэнник көтөргө, аһыһыһтары булунарга үөрэтэллэр. Саха сиригэр от хомуура саҕаланар. Отчуттар айыс ыйдаах ыарахан кыстыгы эрэйэ суох туоруур туһугар элбэх оту оттуурга дьулуһаллар. Оҕолуун-уруулуун бука бары хөдүһаҕа тахсаллар.

Саха оттуур кэмнн үс тагаранан бөлөһүннэр: от ыйын 12 күнэ - Бөтүрүөп, окко киирэр кэм. Эбэтэр хойутаабыт дьон «абааһылар мунньахтарын» кэнниттэн от ыйын 15 күнүттэн киирэллэр. Атырдьах ыйын 2 күнэ - Ылдьымын, хотуур орото; балаан ыйын 14 күнэ - Сэмэнэп, от үлэтин бүтүүтэ.

Оттон үгүс киһи от ыйын 13 күнэ "Кунай Хотуурдаах" күнтэн куттанал-



лар, ол аата абааһылар мунньахтара от ыйын 12 күнүгэр түүн 12 чаастан сарсын от ыйын 13 күнүн түүн 12 чааһа туолуор диэри абааһы мунньадын кэмигэр айдаарар тыаһы таһаараар аһымы, тыаһаамаҥ-ууһаамаҥ, мээһэ күлүмэҥ-салымаҥ, улахан үлэни үлэлээмэҥ, сии дүккээр сылдьахтааххыт.

### 2025 сыл сайын

Быйылгы сайыммыт Соҕуруу да Сибиригэ уонна Хоту биир тэг буолла. Ол курдук, аны "Северо-Атлантичская" дизн циклон барыбытын сабардаан тымнымылары аҕалла, икки төгүлээн хайыннар түһэ сырыттылар. Аны өтөрүнэн бэс ыйыгар ардаабат ардах кэлэн түстэ. Дьэ, бу күммүт активноһа 2025 саҥа циклга киирдэ. 2019 сыллаахтан курааммыт дьэ үмүрүйэр кэмэ кэллэ. Быйыл "Үргэл уонна Ый" алтыспытара, онон үчүгэй, өҥ сыллар саҕаланнылар. Ааспыт 2021 сыллаахха саамай куйаас сайын этэ, Саха Сирэ баһаар быйыгар ололорбута, ону бары өйдүүр буолуохта-

аххыт. Быйылгы 2025 сылтан "күн активноһа" чуумпурууга барыахтаах, оччоҕо олохпунт оннун булан, өҥ сыллар саҕаланнарын бөлөһөтэ буолар.

Бу ыйга от ыйын 14 күнүгэр диэри 2 ардах баар, онно былааннаан, үлүмнэһэн оттуурга саамай табыгастаах кэмнэр буолуохтара, үчүгэй күннэри куоттарымыахха наада. Оттон от ыйын 16 күнүттэн ардахтаах күннэр саҕаланнахтара, онон оттуурга уустук соҕус буолуо, былырмыһынҥа холоотоххо, от ыйа ардахтаах буолсу.

### От ыйын билгэтэ

От ыйын 3 күнэ - бу күн ардаатаҕына, ый былаһын тухары ардыа.

От ыйын 7 күнэ - сир симэхтэрэ сибэккилэр ситэр кэмнэрэ, эмитээх оту хомуйар кэм.

От ыйын 12 күнэ - Бөтүрүөп күнэ. От сизэмэтэ ситэр, окко киири, өгүрүк куйаас. Бөтүрүөп ардаҕа түстэбинэ бурдук, отон, тэллэй дэлэй күһүнэ буолар.

От ыйын 13 күнэ - «кунай хотуурдаах» күнэ, бу күн от охсуллубат, абааһы мунньахтыыр күнэ.

От ыйын 14 күнэ - обуруот сымс отун ыраастааһын кэмэ, бу күн ыраастаахтакына, өлгөм үнүүнү ыһаахха сөп.

От ыйын 21 күнэ - күс оҕото ситэр, дьэдьэн буһар.

От ыйын 21 күнэ - Борокуопуйат күнэ. Күс оҕото ситэр, кэбэ үчүгэй дьылга Борокуопуйатка дылы этэр. (Прокопий Жатвенник, 8(21) июля.Время снятия бересты.)

Самаан сайын - ыам ыйын 22 күнүттэн от ыйын 21 күнүгэр дылы.

Илгэ сайын - от ыйын 21 күнүттэн от ыйын 20 күнүгэр дылы саары куйааһа.

Ийэ сайын - От ыйын 22 күнүттэн атырдьах ыйын 17 күнүгэр дылы.

I Декада - ый 1-10 күннэрэ

II Декада - ый 10-20 күннэрэ

III Декада - ый 20-30 күннэрэ

### Илин энэр улуустар

От ыйа илин энэр үгүс улуустарга, былырмыһынҥа тэгнээтэххэ, сөччө түүнүн сылһыйа суох, сөрүүн буолсу. Ол оннугар II-III декадаларга түүнүн сылһыйан от үүнэригэр үчүгэй уонна ардахтаах буолар. Бу ый I декадата, урукку сылларга тэгнээтэххэ, түүнүн да, күнүһүн да сөрүүн буолсу. Күнүс +21С +24С кыраадыс сылаас, түүнүн +10С +13С. II декада күнүс +24С +27С кыраадыс сылаас, түүнүн +16С +19С кыраадыс сылаас.

III декада күнүс да, түүн да биллэрдик сылһыйар. Күнүс +24С +26С кыраадыс сылаас, түүн +16С +18С кыраадыс сылаас буолсу.

Тускул

## Эбэрдэлиибит



Олобум аргыһын, эрэллээх, тапталлаах кэргэммин, истин-иһирэх ийэбитин, үтүө-мааны эбэбитин **Коркина Клара Дмитриевнаны** үбүлүөйдээх сааскын туолбуккунан итимикистинник эбэрдэлиибит, сүһүөхтээх бэйэбит сүгүрүйэн туран барба махталбытын, таптал-

бытын этэбит!

Куруук бу курдук сырдыгынан сыдыаһа, алгыһынан айхаллыы сырыт, оҕолорун, сизнэриг тапталларынан угуттанан үөрэ-көтө, ерүү буоларын курдук сүбэлиин-амалыы, өйөбүл-тирэх дьол уйата буолан утуннук, доруобайдык, дьаллоохтук ололоргогар баҕарабыт!

Эбэрдэни кытта кэргэмниг, оҕолорун, сизнэриг

### БИЛЛЭРИИ / ОБЪЯВЛЕНИЕ

► Арина Аркадьевна Павлуцкая аатыгар 2019 с. от ыйын 8 күнүгэр бэриллибит 01424005258125 №-дээх аттестат сүппүтүнэн, дьингэ суобунан аабыллар.

### КУТУРҔАН

Профессор Г.П. Башарин аатынан Сылан орто оскуолатын бэтэрээн учуутала, өр сылларга физика учууталынан таһаарыылаахтык үлэлээбит, ытыктыыр коллегабыт, «Бочуот знага» уордьан кавалера, Саха Өрөспүүбүлүкэтин үөрэхтээһинин туйгуна, Учууталлар учууталлара, Саха Өрөспүүбүлүкэтин үөрэхтээһинин Бочуоттаах бэтэрээнэ, Чурапчы улууһун үөрэхтээһинин Бочуоттаах үлэһитэ

#### ПРОТОДЬЯКОНОВА Ульяна Николаевна

уһун, ыарахан ыарыыттан бу олохтон туораабытынан кэргэнигэр Николай Даниловичка, кыһыгыгар Лена Николаевнага, чугас аймахтарыгар, биригэ үлэлээбит үөлээннээхтэригэр дириг кутурбаммытын тиэрдэбит.

Профессор Г.П. Башарин аатынан Сылан орто оскуолатын коллектива, салалтата, улуустаагы үөрэх управлениетын, үөрэх үлэһиттэрин профсоюзнай кэммитэ, педагогической үлэ бэтэрээннэрин сэбиэтэ.

Сылан орто оскуолатыгар биригэ үлэлээбит убаастыыр коллегабыт, «Бочуот знага» уордьан кавалера, Саха Өрөспүүбүлүкэтин үөрэхтээһинин туйгун учуутала

#### ПРОТОДЬЯКОНОВА-СОБАКИНА

#### Ульяна Николаевна

уһун ыарахан ыарыыттан бу олохтон туораабытынан кэргэнигэр Николай Даниловичка, чугас аймахтарыгар дириг кутурбаммытын тиэрдэбит.

Евдокия, Петр Калачевтар.

Тапталлаах эдьийэ

#### ПРОТОДЬЯКОНОВА Ульяна Николаевна

уһун ыарахан ыарыыттан бу олохтон туораабытынан кийиипитигэр Ольга Николаевна Пинигинага дириг кутурбаммытын тиэрдэбит.

Диригтэн, Чурапчыттан Старостиннар.

Сылан орто оскуолатын бэтэрээн учуутала, СӨ үөрэтирин туйгуна, Бочуоттаах бэтэрээнэ, үөрэхтээһин Бочуоттаах үлэһитэ, убаастабыллаах учууталбыт

#### ПРОТОДЬЯКОНОВА Ульяна Николаевна

уһун ыарыыттан олохтон туораабытынан кэргэнигэр Николай Даниловичка, чугас аймахтарыгар дириг кутурбаммытын тиэрдэбит.

Сылан орто оскуолатын 1981 с. выпускниктара.

Тапталлаах кэргэмим, аҕабыт, эһэбит, Мурун Тымпыһа түөлбэ олохтооҕо, СӨ культууратын туйгуна, "Дархан Уус", СӨ норуотун маастара, көмүс ууһа

#### ДЬЯЧКОВСКОЙ Степан Дмитриевич

бэс ыйын 22 күнүгэр ыарахан ыарыыттан бу олохтон барбытын доҕотторугар, биригэ үлэлээбит дьонугар диригник курутууан туран биллэрэбит.

Кэргэнэ, кыһа, күтүөтэ, сизнэриг.

Тапталлаах аҕабыт, ытыктыыр киһибит, Мурун Тымпыһа түөлбэ олохтооҕо, СӨ культууратын туйгуна, "Дархан Уус", СӨ норуотун маастара, көмүс ууһа

#### ДЬЯЧКОВСКИЙ Степан Дмитриевич

ыарахан ыарыыттан бу олохтон туораабытынан сөгөспүтүгэр, кыһыгыгар, күтүөтүгэр, сизнэригэр, аймахтарыгар дириг кутурбаммытын биллэрэбит.

Биригэ төрөөбүт быраатын оҕолоро.

Тапталлаах бырааппыт

#### ХОЮТАНОВ Семен Николаевич

соһумардык олохтон туораабытынан кэргэнигэр, оҕолоругар, аймахтарыгар дириг кутурбаммытын тиэрдэбит.

Местниковтар, Николаевтар, Чыаппараттан Шеломовтар.

### "САНА ОЛОХ" хаһыат

Кыһаҕынай эрдэктэр  
**ГОРШКОВА Людмила Владимировна**

Түрүөтүчүстөр: СӨ Ырабылталыстыбата, Саха Өрөспүүбүлүкэтин "Санаа-Олох" Сулдьаһыстыбиннай автономнай тэрилтэ.  
Таһаарыыһы: СӨ "Санаа-Олох" ГАУ  
Таһаарыыһы адырыһа: 677000, Дьокуускай к. Орджоникидзе уул. 31, 124 каб. тел./факс: (411-2) 34-39-17 e-mail: sanaoloh@mail.ru. Российскай Федерация Россиянагар СӨ сатааттылар 2020 с. бэс ыйын 3 күнүгэр регистрацияламмыт нүомэргэ - ПИ №ТУ14-00559.

Эрдэмсийэ адырыһа: 678670, Чурапчы сэт., П.Пинигина, 26 а. Төлөлүүннэрбит: эрдэктэр - 41-332, отеллар - 41-265. E-mail: sanaoloh@mail.ru, сайт: sanaoloh.ru, telegram: @sanaoloh

Ааптар суругар эмитер санаа редакция төлөһүтүгэр махсый сөп түбэлэр буолуох. Суруула ыйаһалар чычырар кырамаккаһыгар эмигэ өлөһүн аһтар тус бөлөһө сүтэр.

Индекс: ПИ964. Бэчээкэ сакаас № 26 (12005). Кээмэйэ 2 бл. Алхаана 810. Хаһыат сыаната 26 солк. Хаһыат нэһилээбэ биригдэ: бээтинсэбэ тахсар.

Хаһыат 03.07.2025 с. бэчээкэ бэрлинигэ, 04.07.2025 с. таһыты. Дьокуускай к. Видюйский переулок, 20 №-дээх дьэһиттэр, "Ю.А. Гагарин аатынан Дьокуускайдыагы өрөспүүбүлүкэтигэ тиһография" АЗӨ бэчээтэнигэ.



@SANAOLOH